



National Day of Health and Safety in Mining 2022

STEPPING UP TO THE CHALLENGE



#MakingMiningMatter

Polokeho ke boikarabelo ba e mong le e mong



Ho sebetsa
mmoho ho
tla re thusa
ho thibela
dikotsi

Ka 2021, palo ya dikotsi tse qeteletseng ka ho hloka hala e ile ya eketseha. Re tlameha ho fetola boemo bona.
Lefu la motho a le mong ke bomadimadi bo boholo ka nnate.



Re ka finyella
bokhabane
bophelong bo
botle le polokeho
ka ho sebetsa
mmoho

Ka ho latela melao ya bophelo le ya polokeho, o sireletsa bophelo ba hao le maphelo a batho ba bang.

**Ke tokelo ya hao ho qoba +
dikabaka tsa mosebetsi
tse sa bolokehang**



A re nahaneng
ka ba re baratang
letsatsi le letsatsi